



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



**Memorandum o razumijevanju
između
Agencije za investicije Crne Gore (MIA)**

I

Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo (KAIP)

Danas, __.06.2025. godine, sljedeći subjekti:

Agencija za investicije Crne Gore, ul. Kralja Nikole 27/VII, Podgorica, agencija Vlade Crne Gore koja je zadužena za realizaciju javno-privatnih partnerstava, investicija i promociju investicionih potencijala Crne Gore kao investicione destinacije, koju zastupa direktorica Snežana Đurović, i

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo u oblasti promocije ulaganja, unapređenja poslovnog ambijenta i sprovođenja procesa privatizacije, predstavlja centralno mjesto na koje se upućuju potencijalni i postojeći domaći i strani investitori, koju zastupa direktor Adnan Jašarević,

u daljem tekstu pojedinačno kao „Učesnik“ i zajedno kao „Učesnici“,

Imajući u vidu:

- a) Jačanje veza i saradnje između Učesnika u cilju unapređenja investicionih aktivnosti, stvaranja mogućnosti umrežavanja, saradnje na promociji investicionih mogućnosti i projekata dostupnih u dvije države, u cilju stimulisanja poslovne saradnje između njihovih poslovnih zajednica u svim oblastima, prema relevantnom zakonodavstvu koje na snazi u svakoj državi;
- b) Kreiranje povoljnih uslova za održivi rast ekonomske saradnje;
- c) Omogućavanje transfera tehnologije i znanja kako bi se pomoglo održivom razvoju u oblasti promocije stranih direktnih investicija (u daljem tekstu "SDI");



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



- d) Stimulisanje saradnje između svojih malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu "MSP") u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Saglasili su se o sljedećem:

Član 1

Obim MoR

1.1 Saradnja u kontekstu ovog Memoranduma biće zasnovana na jednakosti prava i obostrane koristi.

1.2. Učesnici će, u okviru svojih kompetencija i prava, nastojati da sarađuju u sljedećim oblastima:

a) Razmjena informacija

U skladu sa važećim zakonima i tamo gdje su informacije dostupne, svaki Učesnik će sarađivati sa drugim na sljedećem:

- Međusobno informisanje o mogućnostima ulaganja, zakonima i propisima koji se odnose na ulaganja i opštim ažuriranjima o ulaganjima u njihovim državama, i obezbjeđivanje da budu dostupni poslovnoj zajednici u obje države kako bi se olakšalo investiranje i uspostavili zajednički projekti;
- Razmjena informacija uslovima za obavljanje investicionih aktivnosti od strane privrednog subjekta, uključujući aktivnosti kao što su zajedničko ulaganje i zajedničko učešće u investicionim projektima;
- Razmjena podataka o bilateralnim tokovima investicija;
- Razmjena informacija o njihovim aktivnostima i uslugama promocije investicija, sa ciljem da se identifikuju oblasti potencijalne saradnje;
- Međusobno razmjenjivanje inputa od investitora o glavnim pitanjima politike investitora o poslovanju na tržištu jednih i drugih;
- Razmjena informacija o trgovinskim politikama i mjerama koje imaju za cilj da podrže napore za internacionalizaciju MSP;
- Razmjena iskustava i znanja o podršci MSP (politike, mjere i projekti).



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



b) Poslovna misija

- Gdje je to moguće i prikladno, Učesnici će podsticati i pomagati razmjenu poslovnih delegacija iz Kantona Sarajevo u Crnu Goru i obrnuto, nakon dobijanja potrebnih saglasnosti, kako je predviđeno odredbama važećeg zakona.
- Svaki Učesnik će pružiti podršku drugom u dijeljenju informacija o odgovarajućim uslugama, mogućnostima u državi i ključnim sektorima.
- Gdje je to moguće i prikladno, svaki Učesnik će pomoći svojim relevantnim zainteresovanim stranama da kontaktiraju poslovna udruženja druge države.

c) Događaji

Svaki Učesnik će sarađivati sa drugim u organizovanju i promovisanju zajedničkih događaja u vezi sa investicijama i saradnjom MSP, uključujući događaje za pronalaženje partnera, sajmove, seminare, izložbe i druge promotivne aktivnosti u Kantonu Sarajevo i Crnoj Gori radi unapređenja saradnje.

d) Razmjena objavljenih materijala

Učesnici će razmjenjivati publikacije, časopise, periodične publikacije i druge objavljene informacije koje obavještavaju investitore o njihovim mogućnostima ulaganja, politikama i propisima.

e) Olakšavanje poslovanja

- Tamo gdje je moguće i prikladno, Učesnici će sarađivati u pomaganju relevantnim zainteresovanim stranama koje traže mogućnosti za poslovanje, suočavaju se sa preprekama za svoje legitimne poslovne aktivnosti ili traže dodatne informacije o važećim zakonima i propisima, bez odstupanja od bilo kojih drugih resursa, kontakata ili foruma koji mogu biti dostupni za pružanje takvih informacija.
- Učesnici se, u okviru svojih nadležnosti, obavezuju da će olakšati relevantnim zainteresovanim stranama u uspostavljanju i implementaciji njihovih poslovnih projekata na odgovarajućim teritorijama.



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



f) Razmjena iskustava

Prema potrebi i u zavisnosti od dostupnosti sredstava, Učesnici se mogu periodično konsultovati kako bi razgovarali o aktivnostima i dostignućima sprovedenim u okviru ovog MoR-a i riješili sve nedoumice. Učesnici će takođe podržavati i podsticati razmjenu tehničke ekspertize, znanja i mogućnosti za obuku, radionice, seminare, forume, istraživačke posjete i sektorske studije između svojih članova.

Član 2

Povjerljivost informacija

- 2.1. Sve informacije koje se razmjenjuju između Učesnika ne mogu se otkriti bilo kom trećem učesniku bez prethodnog pismenog pristanka drugog Učesnika, osim kada se takvo otkrivanje informacija mora objaviti ili dostaviti na zahtjeve državnih organa prema nacionalnim zakonima i propisima, uključujući pravo Evropske unije.
- 2.2. Učesnik primalac neće otkriti informacije bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pisane saglasnosti Učesnika koji ih otkriva niti će koristiti takve informacije u bilo koju drugu svrhu osim za sprovođenje svrhe ovog Memoranduma o razumijevanju. Ova obaveza neće se primjenjivati na informacije u javnom domenu, informacije koje već posjeduje Učesnik primalac u trenutku otkrivanja od strane Učesnika koji je otkrio, informacije koje je Učesnik primalac zakonito dobio od treće strane bez obaveze povjerljivosti, informacije koje je Učesnik primalac nezavisno razvio bez pozivanja ili oslanjanja na informacije Učesnika koji otkriva, ili informacije koje se moraju otkriti prema sudskom nalogu ili važećem zakonu, ili primjenjivog regulatornog organa.
- 2.3. Oba Učesnika su saglasna da će, kada je to potrebno, sve informacije i podaci biti zaštićeni u skladu sa zakonima koji važe za oba Učesnika i obavezuju se da će preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali usklađenost sa važećim zakonskim i regulatornim obavezama u vezi sa korišćenjem ličnih podataka, u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima, uključujući pravo Evropske unije.
- 2.4. Učesnici priznaju i slažu se da su odredbe ove klauzule razumne i neophodne u svrhu zaštite dobre volje i ugleda oba Učesnika.



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



Član 3

Troškovi i izdaci

- 3.1 Predviđene aktivnosti prema ovom MoR-u podliježu zakonima i propisima obje države i dostupnosti dodijeljenih sredstava.
- 3.2 Svaki Učesnik snosi troškove i izdatke svog učešća u gore navedenim aktivnostima prema ovom MoR-u.
- 3.3 Ovaj Memorandum o razumijevanju nije namijenjen stvaranju bilo kakvih pravnih i/ili finansijskih obaveza između Učesnika.

Član 4

Izmjene

Učesnici su saglasni da neće praviti nikakve izmjene ili dodavati nove oblasti saradnje bez dobijanja odobrenja nadležnih organa.

Član 5

Implementacija

- 5.1. Ovaj MoR ne stvara nikakva pravna ili finansijska prava i obaveze prema nacionalnom ili međunarodnom pravu. Učesnici potvrđuju da ovaj Memorandum o razumijevanju neće predstavljati obavezujući sporazum između njih i da ne dovodi do pravno sprovedivih prava ili obaveza ni za jednog od njih.
- 5.2. Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu nakon što ga potpišu oba zainteresovana Učesnika i ostaće na snazi za početni period od pet (5) godina koji će biti obnovljen po isteku petogodišnjeg perioda, osim ako oba ili bilo koji od Učesnika, uz pismeno obavještenje od šest (6) mjeseci unaprijed, traži njegov raskid.
- 5.3. Svi sporovi koji nastanu u vezi sa implementacijom bilo koje odredbe ovog Memoranduma o razumijevanju biće riješeni sporazumno putem konsultacija ili pregovora između Učesnika.



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije



- 5.4 Ovaj MoR sadrži cjelokupno razumijevanje između učesnika i zamjenjuje svako prethodno razumijevanje, prepisku ili sporazume (usmene ili pisane) između Učesnika. Nijedan Učesnik nije predstavnik ili agent drugog Učesnika. Ništa u ovom MoR-u nije namijenjeno, niti će se smatrati da predstavlja partnerstvo ili zajedničko ulaganje bilo koje vrste između Učesnika, niti predstavlja bilo kojeg Učesnika kao agenta drugog Učesnika u bilo koju svrhu. Nijedan Učesnik neće imati ovlaštenje da djeluje kao agent ili da obavezuje drugog Učesnika na bilo koji način.
- 5.5 Sve aktivnosti preduzete u okviru ovog Memoranduma o razumijevanju biće sprovedene u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima, kao i međunarodnim obavezama država Učesnica, uključujući pravo Evropske unije.

Član 6

Prava intelektualne svojine

- 6.1 Sva intelektualna svojina (uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipe, patente, autorska prava, prava na dizajn, know-how i žigove) sadržana u informacijama koje je jedan Učesnik dao drugom Učesniku ostaće isključivo vlasništvo Učesnika koji pruža takve informacije, a drugi Učesnik neće imati nikakva prava na takvu intelektualnu svojinu.
- 6.2 Ova klauzula ostaje na snazi nakon raskida ili isteka ovog Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum je sastavljen i potpisan u dva (2) originalna primjerka

Za

Za

Agencija za investicije Crne Gore (MIA)

Kantonalna agencija za privlačenje

investicija i privatizaciju Sarajevo (KAIP)

Snežana Đurović

Adnan Jašarević

Direktor

Direktor



**Agencija
za investicije
Crne Gore**

Crna Gora, više od investicije

Kralja Nikole 27/7
81,000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 22 00 33
mia@mia.gov.me
www.mia.gov.me

Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

Zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore (MIA) i Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo (KAIP) predstavlja značajan korak ka jačanju ekonomskih odnosa i saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na Kanton Sarajevo.

Ovaj dokument ima za cilj da uspostavi institucionalni okvir za saradnju u oblasti promocije stranih direktnih investicija, razvoja javno-privatnih partnerstava, razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi, kao i jačanja kapaciteta za podršku malim i srednjim preduzećima. Učesnici Memoranduma obavezali su se da će sarađivati kroz zajedničke aktivnosti poput organizovanja poslovnih misija, foruma, sajмова i radionica, razmjene relevantnih publikacija i podataka, te uzajamnog informisanja o investicionim mogućnostima i zakonodavnom okviru.

Potpisivanje ovog Memoranduma doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, podsticanju direktne komunikacije među poslovnim zajednicama dvije zemlje, te olakšavanju ulaska investitora na tržišta Crne Gore i Kantona Sarajevo. Poseban značaj Memorandum ima u dijelu razmjene znanja i tehničke ekspertize, čime se dodatno jača institucionalna saradnja i doprinosi modernizaciji investicionih politika obje strane.

Uzimajući u obzir strateški značaj međuregionalne saradnje, ovaj Memorandum predstavlja važan podsticaj za realizaciju konkretnih projekata i inicijativa, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Time se otvaraju nove mogućnosti za unapređenje investicionih tokova i dugoročnu ekonomsku integraciju.